



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	18. IX 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	07-2/15-2
VEZA:	
EPA:	925 XXV
SKRAĆENICA:	PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1977/2
Podgorica, 3. septembar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. avgusta 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŽIGU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **VLADIMIR KAVARIĆ**, ministar ekonomije i **IGOR NOVELJIĆ**, v.d. sekretara Ministarstva ekonomije.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu

Član 1

U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10, 44/12 i 18/14) u članu 10 stav 2 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste:“.

U tački 1 riječi: „ranije zaštićenim znakom“ zamjenjuju se riječju „žigom“.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) svaki znak kod koga, zbog istovjetnosti ili sličnosti sa žigom i istovjetnosti ili sličnosti sa robama ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, koja uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga.“

Član 2

U članu 11 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Odredba stava 1 ovog člana i člana 10 st. 1 i 2 ovog zakona ne utiču na primjenu odredaba o zaštiti od korišćenja znaka osim za svrhe razlikovanja roba ili usluga, ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”

Član 3

U članu 14 stav 1 tačka 2 poslije riječi „proizvodnje“ dodaju se riječi: „robe ili pružanja usluga“.

Član 4

U članu 15 stav 1 poslije riječi „razlozi“ dodaju se riječi: „da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe,“.

Stav 2 mijenja se i glasi:

“Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iscrpljuju se

isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe, na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga."

Član 5

U članu 16 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „ili da se protiv njega upotrebi.“

Član 6

U članu 23 stav 3 mijenja se i glasi:

„Unijsko pravo prvenstva podnosilac prijave dokazuje podnošenjem uvjerenja o pravu prvenstva izdatog od nadležnog tijela države članice Pariske unije ili države članice Svjetske trgovinske organizacije i prevoda tog uvjerenja na crnogorski jezik koji je ovjeren od strane sudskog tumača.“

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„Podnosilac prijave dužan je da podnese uvjerenje i prevod uvjerenja iz stava 3 ovog člana najkasnije u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva za priznanje unijskog prava prvenstva.“

Član 7

U članu 31 stav 2 mijenja se i glasi:

„Prigovor iz stava 1 ovog člana može da podnese nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence koji ima odobrenje nosioca žiga i nosilac prava na lično ime, portret, autorsko pravo ili druga prava industrijske svojine iz člana 8 stav 2 ovog zakona.“

Član 8

U članu 35 poslije stava 6 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Nadležni organ može izdati ispravu o žigu, na zahtjev nosioca prava, uz dokaz da je plaćena propisana administrativna taksa.

Sadržaj isprave o žigu iz stava 7 ovog člana utvrđuje se propisom Ministarstva.“

Član 9

U članu 39 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana, prenos žiga, zaloga i prinudno izvršenje proizvode pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar.“

U stavu 5 riječi: „periodu trajanja licence, u pogledu izgleda registrovanog žiga, načina primjene žiga“ zamjenjuju se riječima: „pogledu njegovog trajanja, registracijom utvrđenog načina na koji se žig može koristiti“.

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 6 i 7.

Član 10

Poslije člana 41 dodaje se novi član koji glasi:

“Prijava žiga kao imovinsko pravo

Član 41a

Odredbe čl. 39, 40 i 41 ovog zakona shodno se primjenjuju i na prijave za registraciju žiga.“

Član 11

U članu 50a stav 3 riječi: „prijema obavještenja“ zamjenjuju se riječima: „izdavanja pisanog obavještenja nadležnog organa“.

Član 12

U članu 50b stav 1 riječi: „dana prijema pisanog obavještenja“ zamjenjuju se riječima: „datuma izdavanja pisanog obavještenja nadležnog organa“.

Član 13

U članu 53 stav 1 riječi: „može da donese“ zamjenjuju se riječima: „dužan je da donese“.

U stavu 3 riječi: „može da donese“ zamjenjuju se riječima: „dužan je da donese“, a riječ „vrste“ zamjenjuje se riječju „prirode“.

Član 14

U članu 55 poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

“Novčana kazna iz st. 2 i 3 ovog člana može se izreći pravnom licu u iznosu od 2.000 eura do 10.000 eura, preduzetniku od 500 eura do 3.000 eura, a fizičkom licu i odgovornom licu u pravnom licu u iznosu od 250 eura do 1.500 eura.”.

Dosadašnji st. 4 do 7 postaju st. 5 do 8.

Član 15

U članu 55a stav 2 riječ “samo” zamjenjuje se riječju „uglavnom“.

Član 16

U članu 59a riječi: „čl. 55 do 59 i člana 59b” zamjenjuju se riječima: “čl. 55 i 55a”.

Član 17

U članu 60 stav 2 tačka 1 riječi: „koje ima crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori” i zarez brišu se, a poslije riječi “spremom” dodaju se riječi: “(VII1 nivo kvalifikacija obrazovanja)”.

U tački 3 riječi: „sa sjedištem u Crnoj Gori” brišu se.

Član 18

U članu 62a na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: “preko tržišne inspekcije.”.

Član 19

U članu 62b poslije stava 4 dodaju se četiri nova stava koji glase:

“Podnosilac zahtjeva iz stava 2 ovog člana može da dostavi i:

- 1) detalje na osnovu kojih se može identifikovati pošiljka ili pakovanje;
- 2) podatke o mjestu na kome se roba nalazi, odnosno predviđenom odredištu;
- 3) naziv proizvođača, uvoznika, vlasnika ili držaoca robe;
- 4) podatke o predviđenom datumu dopremanja ili otpremanja robe;
- 5) podatke o prevoznom sredstvu korišćenom za transport;
- 6) uzorak robe, fotografije i sl.

Nadležni inspektor je dužan da postupi po zahtjevu iz stava 2 ovog člana i o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama obavijesti podnosioca zahtjeva u pisanoj formi, u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Ako se zahtjevom iz stava 2 ovog člana predlaže hitno preduzimanje mjera i ako zahtjev sadrži dovoljno podataka o isporukama robe za koju se osnovano sumnja da se robom povređuje žig, nadležni inspektor je dužan da, u roku od tri dana od dana podnošenja zahtjeva, obavijestiti podnosioca zahtjeva o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama.

Podnosilac zahtjeva iz stava 2 ovog člana je dužan da obavijesti nadležnog inspektora o prestanku prava na žig, ukoliko to pravo prestane u toku postupka po zahtjevu.”

Član 20

U članu 62c stav 1 mijenja se i glasi:

“Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je u proizvodnji ili prometu robe povrijeđen žig, nadležni inspektor je ovlašćen da:

- 1) privremeno zabrani proizvodnju, odnosno obavljanje djelatnosti;
- 2) privremeno oduzme robu.”

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koji glase:

“U slučaju preduzimanja mjera iz stava 1 ovog člana, nadležni inspektor je dužan da odmah, a najkasnije u roku od dva dana od dana preduzimanja mjera, u pisanoj formi obavijesti nosioca žiga, odnosno podnosioca zahtjeva, o obavezi pokretanja postupka za zaštitu žiga pred nadležnim sudom, a nosilac žiga je dužan da, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja, nadležnom inspektoru dostavi dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog suda ili određenoj privremenoj mjeri.

Obavještenje iz stava 2 ovog člana sadrži podatke o nazivu ili imenu i sjedištu ili adresi lica od koga je roba oduzeta, a po mogućnosti i o imenu i adresi vlasnika, uvoznika i proizvođača oduzete robe, kao i podatke o količini i vrsti robe i druge podatke od značaja.”

Na kraju stava 3 briše se tačka i dodaju riječi: “u suprotnom padaju na teret subjekta nadzora.”.

Poslije stava 5 dodaju se tri nova stava koji glase:

“Privremeno oduzeta roba vraća se licu od koga je oduzeta ako:

- 1) nosilac žiga, odnosno lice koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva, u roku iz stava 2 ovog zakona, ne dostavi nadležnom inspektoru dokaz o pokrenutom postupku pred nadležnim sudom ili određenoj privremenoj mjeri;

2) je postupak pokrenut pred nadležnim sudom, a sud nije odredio privremenu mjeru o zabrani proizvodnje i prometa robe.

Na zahtjev nosioca žiga, lica koje ima njegovo ovlaštenje za podnošenje zahtjeva ili lica od koga je roba oduzeta, nadležni inspektor je dužan da omogućiti uzimanje uzoraka robe u količini koja je potrebna kao dokaz u postupku pred nadležnim sudom.

Nadležni inspektor privremeno oduzetu robu može uništiti po:

- 1) nalogu suda, ili
- 2) službenoj dužnosti ako vlasnik, odnosno lice od koga je roba privremeno oduzeta, nije dostupan nadležnom inspektoru u roku od 30 dana od dana oduzimanja robe.”

Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 4 do 7.

Član 21

Poslije člana 65a dodaje se novi član koji glasi:

„Član 65b

Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:

- 1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se:
 - a) žig Zajednice i prijava žiga Zajednice;
 - b) žig Zajednice za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig prestao da važi;
- 2) neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa ranijim žigom Zajednice, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig Zajednice kada taj raniji žig ima reputaciju u Zajednici i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili reputaciji ranijeg žiga Zajednice;
- 3) nacionalni žig je žig registrovan u postupku pred nadležnim organom u skladu sa odredbama ovog zakona;
- 4) nacionalna prijava žiga je prijava za registraciju žiga podnesena nadležnom organu u skladu s odredbama ovog zakona;
- 5) prijave žigova Zajednice podnesene prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i žigovi Zajednice stečeni prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, imaće dejstvo na teritoriji Crne Gore;
- 6) nacionalni žig neće moći biti proglašen ništavim iz razloga što je u sukobu s ranijim žigom Zajednice ako nosilac ranijeg žiga Zajednice nije stvarno koristio žig Zajednice na teritoriji Evropske unije u odnosu na robe, odnosno usluge za koje je registrovan ili ako je prestao sa korišćenjem u

- neprekidnom periodu od pet godina, osim ako postoje opravdani razlozi za nekorišćenje;
- 7) nosilac ranijeg žiga registrovanog u Crnoj Gori ili ranijeg žiga registrovanog u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, koji podnosi prijavu za registraciju istovjetnog žiga kao žiga Zajednice za proizvode ili usluge koji su istovjetni sa proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig ili su sadržani u tim proizvodima i uslugama, može za žig Zajednice zahtijevati senioritet ranijeg žiga u odnosu na žig registrovan u Crnoj Gori;
 - 8) nosilac žiga Zajednice koji je nosilac ranijeg istovjetnog žiga registrovanog u Crnoj Gori ili žiga registrovanog u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima, za proizvode ili usluge koji su istovjetni sa proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig ili su sadržani u tim proizvodima ili uslugama, može zahtijevati senioritet ranijeg žiga u odnosu na žig registrovan u Crnoj Gori;
 - 9) senioritet nacionalnog žiga može se zahtijevati u odnosu na žig Zajednice ako:
 - a) je nacionalni žig stečen prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, i
 - b) nacionalni žig ima prioritet u odnosu na žig Zajednice za koji se senioritet zahtijeva;
 - 10) u slučajevima kada se prijava žiga Zajednice podnese nadležnom organu, nadležni organ će upisati datum podnošenja prijave i proslijediti je, bez ispitivanja, Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu, uz plaćanje propisane administrativne takse i naknade troškova za prosljeđivanje;
 - 11) nadležni organ će, postupajući po zahtjevu za pretvaranje prijave žiga Zajednice ili žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga, sprovesti postupak za registraciju žiga u skladu sa odredbama ovog zakona, a podnosilac zahtjeva je dužan da plati propisane administrativne takse i naknade troškova postupka;
 - 12) nadležni organ će po prijemu zahtjeva iz tačke 11 ovog člana pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 60 dana od dana prijema poziva dostavi prevod prijave žiga Zajednice na crnogorski jezik;
 - 13) nosilac nacionalnog žiga stečenog prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno stečenog na osnovu nacionalne prijave žiga podnijete prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji može tužbom zahtijevati zabranu korišćenja u Crnoj Gori žiga Zajednice koji u skladu sa tačkom 5 ovog člana ima dejstvo na teritoriji Crne Gore ako je korišćenje žiga Zajednice suprotno korišćenju nacionalnog žiga, pri čemu mora dokazati da se žig Zajednice suprotstavlja njegovom nacionalnom žigu;
 - 14) na pravnu zaštitu u slučaju povrede žiga Zajednice shodno će se primjenjivati odredbe o pravnoj zaštiti u slučaju povrede nacionalnog žiga;
 - 15) nosilac ranijeg nacionalnog žiga koji u neprekidnom periodu od pet godina svjesno dopušta upotrebu kasnijeg žiga Zajednice nema pravo da podnese zahtjev za proglašavanje ništavim kasnijeg žiga ili da se protivi upotrebi kasnijeg žiga u odnosu na robe, odnosno usluge za koje se

- koristi taj kasniji žig, osim ako prijava za registraciju kasnijeg žiga Zajednice nije podnesena u dobroj vjeri;
- 16) Privredni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u prvom stepenu u sporovima povodom žiga Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova;
 - 17) Apelacioni sud će biti nadležni sud za odlučivanje u drugom stepenu u sporovima povodom žiga Zajednice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje, organizacija i nadležnost sudova."

Stupanje na snagu

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, prema kojem je utvrđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Izmjenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se sa ciljem harmonizacije pojedinih odredbi ovog zakona sa pravom Evropske unije u ovoj oblasti, preciznijeg regulisanja pojedinih odredbi zakona vezanih za licencu, prenos, zalogu, prinudno izvršenje i stečaj žiga i prijave za registraciju žiga, kao i detaljnijeg uređenja postupka inspeksijskog nadzora u slučaju povrede prava.

III. USAGLAŠENOST SA EVROPSKIM ZAKONODAVSTVOM I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu usaglašen je sa direktivom 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima.

IV . OBJAŠNENJA OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

U članu 1 izvršene su izmjene u uvodnoj rečenici člana 10 stav 2 Zakona dodavanjem riječi u "trgovačkom prometu" radi usklađivanja sa članom 5 stav 1 direktive 2008/95/EZ. Dakle, nosilac žiga imaće pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste njegova prava bliže navedena u članu 10 stav 2 zakona samo ako ta prava neovlašćeno koriste u trgovačkom prometu. S tim u vezi, krajnji potrošači koji postupaju u dobroj vjeri trebaju biti isključeni iz primjene odredbi zakona. Takođe, izvršene su određene izmjene u stavu 2 tač. 1 i 2 radi usklađivanja sa članom 5 stav 1 direktive 2008/95/EZ.

U članu 2 izvršena je dopuna člana 11 dodavanjem novog stava kojim se vrši usklađivanje sa članom 5 stav 5 direktive 2008/95/EZ.

U članu 3 izvršena je dopuna člana 14 stav 1 tačka 2 dodavanjem riječi "robe, ili pružanja usluga" što predstavlja usklađivanje sa članom 6 stav 1 tačka (b) direktive 2008/95/EZ.

U članu 4 brisane su riječi "neke od država" iz člana 15 stav 2 Zakona, kako se ne bi stvorila zabuna u vezi sa teritorijom na kojoj se iscrpljenje prava iz žiga primjenjuje. Takođe, neophodno je imati u vidu da se teritorija EU u smislu primjene direktive smatra jedinstvenom teritorijom. Takođe, izvršena je dopuna

st. 1 i 2 dodavanjem riječi: "da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe" što predstavlja usklađivanje sa članom 7 stav 2 direktive 2008/95/EZ.

U članu 5 dopunjen je član 16 stav 2 Zakona na način što su poslije riječi: "ništavim kasnije registrovanog žiga" dodate riječi: "ili da se usprotivi njegovoj upotrebi". Navedene izmjene su izvršene radi usklađivanja sa članom 9 stav 3, a u vezi sa stavom 1 direktive 2008/95/EZ koji kao prava na koja se nosilac ranijeg prava-žiga više ne može pozivati protiv kasnijeg žiga navodi pravo na podnošenje zahtjeva za proglašenje kasnijeg žiga ništavim i pravo se protivljenje upotrebi kasnije registrovanog žiga, dok član 16 stav 2 ne navodi pravo na protivljenje upotrebi kasnije registrovanog žiga.

U članu 6 izvršene su izmjene člana 23 stav 3 Zakona kako bi, pored prevoda uvjerenja na crnogorski jezik, podnosilac prijave bio dužan da podnese i original uvjerenja, a preciziran je i rok do kada je to dužan uraditi.

U članu 7 mijenja se član 31 stav 2 Zakona propisivanjem da prigovor na registraciju žiga, pored nosioca ranijeg žiga i sticaoca licence koji ima odobrenje nosioca žiga, može podnijeti i nosilac nekog od ranijih prava iz člana 8 Zakona.

U članu 8 izvršena je dopuna člana 35 Zakona propisivanjem da nadležni organ može izdati posebnu ispravu, ispravu o žigu, čiji će bliži sadržaj biti utvrđen podzakonskim aktom.

U članu 9 vrši se dopuna člana 39 Zakona dodavanjem novog stava kojim se propisuje da ugovor o licenci, prenos žiga, zaloga, prinudno izvršenje i stečaj proizvode pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar. Takođe, izvršena je i djelimična izmjena stava 7 (dosadašnji stav 5). Navede izmjene bile su neophodne radi usklađivanja sa članom 8 stav 2 tač. (a) i (b) direktive 2008/95/EZ.

U članu 10 dodat je novi član 41a kojim je uređeno da se odredbe čl. 39 do 41 Zakona kojima se uređuje licenca, prenos žiga, zaloga, prinudno izvršenje i stečaj žiga shodno primjenjuju i na prijave za registraciju žiga.

U čl. 11 i 12 izvršene su, na inicijativu Zavoda za intelektualnu svojinu, izmjene člana 50a stav 3 i 50b stav 1 Zakona. Kao obrazloženje predloženih izmjena Zavod navodi da u konkretnom slučaju nema ulogu dostavnog organa u smislu Zakona o opštem upravnom postupku, niti se može primijeniti bilo koja odredba Glave V (Dostavljanje) navedenog zakona, iz razloga što ulogu dostavnog organa nosiocu međunarodne registracije žiga vrši Međunarodni biro Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) na osnovu člana 5 stav 2.a Protokola uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova, kojim je jasno propisano da se Međunarodnom birou dostavlja obavještenje o odbijanju međunarodne registracije. Dakle, Zavod za intelektualnu svojinu kao nacionalni Zavod nije subjekat koji svoj upravni akt dostavlja nosiocu međunarodne

registracije žiga koji je zahtijevao proširenje svog žiga na teritoriji Crne Gore kao članice Madridskog aranžmana i Protokola, već je to Međunarodni biro WIPOa. WIPO u najvećem broju slučajeva, po saznanju Zavoda, svoja obavještenja dostavlja u elektronskoj formi, ali nijedna država članica ne može da se miješa u rad Međunarodnog biroa WIPOa koji ima svoj pravni okvir i propise i to: Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova, Protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova, Zajednički pravilnik i Administrativne instrukcije. U predmetnom slučaju, Zavod smatra da je na neki način ukinuta primjena Zakona o opštem upravnom postupku. Zavod napominje da u svojoj skoro 7-godišnjoj praksi nije dobio informaciju od WIPOa kada je nosilac međunarodnog žiga proširenog na Crnu Goru primio njihovo obavještenje, te da je s obzirom na navedeno, Zavod u nemogućnosti da računa rok od 4 mjeseca što ga dovodi u poziciju da ne može da izvršava svoju nadležnost u tom dijelu. Zavod dalje navodi da je iz istih razloga ugrađeno isto rješenje u članu 64 Zakona o žigu Republike Hrvatske koji glasi: "Za nosioca međunarodne registracije žiga rok iz članka 24 stavka 2 ovoga Zakona zamjenjuje se rokom od 4 mjeseca od datuma obavijesti o odbijanju zaštite", kao i članu 65 stav 3 koji glasi: "U postupku povodom prigovora na međunarodnu registraciju žiga Zavod, u skladu sa Madridskim sporazumom ili Protokolom, nosiocu međunarodne registracije dostavlja obavijest o privremenom odbijanju na temelju prigovora i poziva ga da imenuje zastupnika koji u roku od četiri mjeseca od datuma obavijesti o odbijanju mora Zavodu dostaviti punomoć o zastupanju". Kako iz Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore navode, Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije iako nema decidnu odredbu uređenu Zakonom o žigu, u svom postupanju primjenjuje računanje roka na isti način kako to radi Zavod Hrvatske i kako to predlaže Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore u ovom slučaju.

U članu 13 izvršene su izmjene u članu 53 st. 1 i 3 propisivanjem obaveze, a ne mogućnosti, da sud donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, te zamjena riječi "vrsta" riječju "priroda", a sve u cilju usklađivanja sa članom 12 direktive 2008/95/EZ.

U članu 14 dopunjen je član 55 Zakona dodavanjem novog stava kojim se precizira iznos novčane kazne koju sud može izreći u slučaju neispunjenja naložene obaveze.

U članu 15 izmjenom člana 55a stav 2 Zakona propisano je da se riječ "samo" zamjenjuje riječju "uglavnom". Ukoliko bi ostalo postojeće rješenje, nosilac žiga bi mogao tražiti da se alati, oprema i drugi predmeti koji se koriste za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga oduzmu ili unište jedino u slučaju kada su oni korišćeni samo u svrhu vršenja povrede, a ne i u slučajevima kada su oni u uglavnom korišćeni u svrhu vršenja povrede. Tako npr. nosilac žiga ne bi mogao tražiti njihovo oduzimanje ili uništenje ukoliko se ovi alati, oprema i drugi predmeti koriste npr. 80% u svrhu krivotvorenja tj. vršenja povrede.

U članu 16 izvršena je izmjena člana 59a Zakona na način što je primjena alternativnih mjera ograničena samo na one mjere koje rezultiraju meritornim odlučivanjem u konkretnom slučaju, dakle odluke iz čl. 55 i 55a Zakona, a ne primjenjuje se na sve odredbe o sprovođenju prava (privremene mjere, obezbjeđenje dokaza, naknadu štete i ostale).

U članu 17 brisani su u članu 60 stav 2 Zakona uslovi za zastupnika u pogledu crnogorskog državljanstva, prebivališta i sjedišta.

U članu 18 dopunjena je odredba člana 62a stav 2 Zakona radi preciziranja da će inspeksijski nadzor vršiti preko tržišne inspekcije.

U članu 19 izvršena je dopuna člana 62b Zakona preciziranjem podataka koje podnosilac zahtjeva za sprovođenje postupka inspeksijskog nadzora može da dostavi uz zahtjev, razradom postupanja nadležnog inspektora po zahtjevu, kao i njegovoj obavezi obavještavanja podnosioca zahtjeva o izvršenom nadzoru i eventualno preduzetim mjerama.

U članu 20 izvršene su izmjene i dopune člana 62c Zakona, na način što su bliže uređene mjera koje je nadležni inspektor ovlašćen da preduzme u slučaju kada ocijeni da je u proizvodnji ili prometu robe povrijeđen žig, te propisivanjem obaveze nosioca žiga da u određenom roku od dana prijema obavještenja o obavezi pokretanja sudskog postupka, pokrene isti ili da dostavi dokaz o određenoj privremenoj mjeri. Takođe, dodate su odredbe kojima se propisuje postupanje sa privremeno oduzetom robom i njeno eventualno uništenje, te mogućnost uzimanje uzoraka koji će se koristiti u svrhu dokazivanja pred nadležnim sudom.

U članu 21 propisuje se odložena primjena odredbi zakona kojima se uređuje pitanje žiga Zajednice, a koje će se primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U tački 1 propisano je šta će se smatrati ranijim žigom, a u pogledu žiga Zajednice.

U tački 2 razrađeno je pitanje u kojim slučajevima se neće registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan sa ranijim žigom ili sličan ranijem žigu Zajednice.

U tačkama 3 i 4 dato je pojašnjenje pojmova.

U tački 5 uređeno je pitanje proširenja dejstva na teritoriju Crne Gore prijava žigova Zajednice i žigova Zajednice stečenih prije pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

U tački 6 uređene su pravne situacije u kojima nije moguće proglasiti nacionalni žig ništavim zbog sukoba sa ranijim žigom Zajednice.

U tačkama 7 i 8 uređeno je pitanje podnošenja zahtjeva za senioritet ranijeg žiga Zajednice u odnosu na žig registrovan u Crnoj Gori.

U tački 9 uređeno je pitanje senioriteta nacionalnog žiga u odnosu na žig Zajednice.

U tački 10 uređeno je pitanje prosljeđivanja prijave žiga Zajednice Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu u slučaju da je ista podnijeta nadležnom organu.

U tački 11 uređeno je pitanje pretvaranja prijave žiga Zajednice i žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga.

U tački 12 propisana je obaveza dostavljanja prevoda prijave žiga Zajednice na crnogorski jezik, na poziv nadležnog organa, u slučaju podnošenja zahtjeva za pretvaranja prijave žiga Zajednice i žiga Zajednice u nacionalnu prijavu žiga.

U tački 13 propisano je pravo nosioca nacionalnog žiga stečenog prije dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, odnosno stečenog na osnovu nacionalne prijave podnijete prije tog datuma, da traži zabranu korišćenja žiga Zajednice kojem je dejstvo prošireno na Crnu Goru, pri čemu mora dokazati da se žig Zajednice suprotstavlja njegovom nacionalnom žigu.

U tački 14 propisana je shodna primjena odredbi kojima se reguliše pitanje zaštite od povrede nacionalnog žiga na slučajevne povrede žiga Zajednice.

U tački 15 propisano je ograničenje prava nosioca ranijeg nacionalnog žiga koji u neprekidnom periodu od pet godina svjesno dopušta upotrebu kasnijeg žiga Zajednice.

U tački 16 i 17 propisano je pitanje nadležnih sudova za žig Zajednice.

U članu 22 uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

V. PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

VI. PREGLED ČLANOVA KOJI SE MIJENJAJU I DOPUNJAVAJU

ZAKON O ŽIGU ("Sl. list Crne Gore", br. 72/10, 44/12 i 18/14)

Isključiva prava

Član 10

Nosilac žiga ima isključivo pravo da znak zaštićen žigom koristi za obilježavanje roba, odnosno usluga na koje se taj znak odnosi.

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da neovlašćeno koriste:

1) znak koji je istovjetan sa njegovim ranije zaštićenim znakom u odnosu na robe, odnosno usluge koje su istovjetne robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan;

2) znak koji je istovjetan njegovom ranije zaštićenom znaku za sličnu vrstu roba, odnosno usluga ili sličan njegovom ranije zaštićenom znaku za istovjetnu ili sličnu vrstu roba, odnosno usluga, ako postoji vjerovatnoća da zbog istovjetnosti, odnosno sličnosti nastane zabuna u relevantnom dijelu javnosti, koja obuhvata i vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka sa njegovim ranije zaštićenim znakom;

3) svaki znak koji je istovjetan sa njegovim žigom ili sličan njegovom žigu u odnosu na robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan, kad taj žig ima reputaciju u Crnoj Gori i kad korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.

Prava koja proizilaze iz žiga imaju dejstvo prema trećim licima od datuma objave registracije žiga.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, nosilac žiga ima pravo na naknadu štete za radnje preduzete nakon dana objave prijave žiga, a koje će nakon objave registracije žiga biti zabranjene.

Sud ne može odlučiti o zahtjevu iz stava 4 ovog člana dok se ne objavi registracija žiga.

Upotreba žiga

Član 11

Nosilac žiga ima pravo da drugim licima dozvoli, odnosno zabrani:

- 1) stavljanje zaštićenog znaka na robu, njenu ambalažu ili sredstva za obilježavanje robe;
- 2) nuđenje robe, njeno stavljanje u promet, njeno skladištenje u te svrhe ili nuđenje ili obavljanje usluga pod zaštićenim znakom;
- 3) uvoz ili izvoz robe pod zaštićenim znakom;
- 4) korišćenje zaštićenog znaka na poslovnim dokumentima ili u reklamama.

Prava iz stava 1 ovog člana i člana 10 ovog zakona ima i nosilac žiga koji je dobro poznat u Crnoj Gori, u skladu sa članom 6bis Pariske konvencije.

Ograničenje dejstva žiga

Član 14

Nosilac žiga ne može da zabrani drugom licu da u skladu sa dobrim poslovnim običajima u prometu koristi:

- 1) svoje ime ili adresu;

- 2) naznačenje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje ili drugog svojstva roba, odnosno usluga;
- 3) žigom zaštićeni znak, kad je njegovo korišćenje neophodno radi naznačenja namjene roba, odnosno usluga, posebno u slučaju rezervnih djelova ili pribora.

Korišćenje iz stava 1 ovog člana mora biti u skladu sa dobrim poslovnim običajima i praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.

Nosilac žiga ne može da zabrani drugom licu da u prometu koristi neko ranije pravo koje se koristi samo na određenom lokalitetu u Crnoj Gori, ako je to pravo priznato prema propisima Crne Gore i u granicama područja na kojem je priznato.

Iscrpljenje prava iz žiga

Član 15

Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Crne Gore, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.

Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području neke od država Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iscrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.

Opravdanim razlogom iz st. 1 i 2 ovog člana smatra se naročito promijenjeno ili pogoršano stanje robe nakon njenog stavljanja u promet.

Ograničenje kao posljedica dopuštanja

Član 16

Nosilac ranije registrovanog žiga koji u neprekidnom periodu od pet godina svjesno dopušta upotrebu kasnije registrovanog žiga, nakon tog perioda nema više pravo da podnese zahtjev za proglašavanje ništavim kasnije registrovanog žiga ili se usprotivi upotrebi kasnije registrovanog žiga u odnosu na robu, odnosno usluge za koje se koristi kasnije registrovani žig, osim ako je prijava za registraciju kasnije registrovanog žiga podnesena u zloj namjeri.

Nosilac kasnije registrovanog žiga, koji ima pravo daljeg korišćenja svog žiga

u smislu stava 1 ovog člana, nema pravo da se protivi korišćenju ranije registrovanog žiga, bez obzira na to što nosilac ranijeg žiga nema više pravo podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavim kasnije registrovanog žiga.

Unijsko pravo prvenstva

Član 23

Ako je podnosilac prijave prvi put podnio prijavu u nekoj državi članici Pariske unije ili u državi članici Svjetske trgovinske organizacije, može se, prilikom podnošenja prijave za isti žig u Crnoj Gori, pozvati na datum prvog podnošenja, pod uslovom da prijavu u Crnoj Gori podnese u roku od šest mjeseci od datuma prve prijave (u daljem tekstu: unijsko pravo prvenstva).

Podnosilac prijave koji se poziva na unijsko pravo prvenstva iz stava 1 ovog člana dužan je da u prijavi navede podatke o državi, datum i broj prijave.

U slučaju potrebe dokazivanja unijskog prava prvenstva podnosilac prijave dužan je podnijeti uvjerenje o pravu prvenstva, prevedeno na crnogorski jezik, izdato od nadležnog tijela države članice Pariske unije ili države članice Svjetske trgovinske organizacije.

Prigovor na registraciju žiga

Član 31

Prigovor za odbijanje registracije žiga zbog razloga iz čl. 7 i 8 ovog zakona podnosi se nadležnom organu u roku od 90 dana od dana objavljivanja prijave u Službenom glasilu.

Prigovor iz stava 1 ovog člana može podnijeti nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence na osnovu ovlašćenja nosioca žiga.

Ako je pokrenut postupak za brisanje ranijeg žiga ili postupak oglašavanja žiga ništavim pred nadležnim sudom, nadležni organ će sa postupkom razmatranja prigovora zastati do pravosnažnosti odluke suda.

Rok za podnošenje prigovora iz stava 1 ovog člana ne može se produžiti.

Na prigovor iz stava 1 ovog člana plaća se administrativna taksa.

Registracija žiga

Član 35

Ukoliko prigovor protiv registracije žiga nije podnesen ili je nakon podnošenja odbačen ili odbijen, nadležni organ poziva podnosioca prijave da, u roku od 60 dana od dana prijema poziva, plati administrativnu taksu za registraciju žiga,

taksu za vađenje žiga za prvih 10 godina i naknadu za objavljivanje registracije u Službenom glasilu.

Ukoliko podnosilac prijave ne plati takse i naknadu u roku iz stava 1 ovog člana smatraće se da je prijava povučena.

Nakon uplate takse i naknade iz stava 1 ovog člana nadležni organ donosi rješenje o registraciji žiga, na osnovu kojeg vrši upis žiga u Registar i objavljuje registraciju žiga u Službenom glasilu.

Bliža sadržina podataka za registraciju žiga koji se objavljuju u Službenom glasilu utvrđuje se propisom Ministarstva.

Nosilac stiče pravo iz žiga danom registracije žiga u skladu sa ovim zakonom.

Datum izdavanja rješenja o registraciji žiga smatra se i datumom upisa žiga u Registar.

Licenca

Član 39

Nosilac žiga može na osnovu ugovora o licenci ustupiti pravo korišćenja žiga za sve robe, odnosno usluge ili samo za neke robe, odnosno usluge.

Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana upisuje se u Registar na zahtjev nosioca žiga ili sticaoca prava.

Upis u Registar ugovora o licenci iz stava 1 ovog člana vrši se rješenjem.

Upis ugovora o licenci iz stava 3 ovog člana objavljuje se u Službenom glasilu.

Nosilac žiga može se pozvati na prava iz žiga protiv sticaoca licence koji krši bilo koju odredbu iz ugovora o licenci u periodu trajanja licence, u pogledu izgleda registrovanog žiga, načina primjene žiga, obima roba i usluga za koje se ustupa licenca, teritorije na kojoj se žig može koristiti, ili kvaliteta robe koja se proizvodi ili usluga koje nudi sticalac licence.

Žig ne može biti predmet prinudne licence.

Prigovor na međunarodnu registraciju žiga

Član 50a

Objava međunarodne registracije žiga u Glasilu Međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu smatra se objavom prijave žiga u Crnoj Gori.

Rok za podnošenje prigovora na međunarodnu registraciju žiga počinje da teče od prvog dana mjeseca koji slijedi mjesec naznačen na izdanju Glasila Međunarodnog biroa Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu u kojem je ta međunarodna registracija žiga objavljena.

Ako je po prigovoru na međunarodnu registraciju žiga privremeno odbijena registracija, nadležni organ je dužan da nosioca međunarodno registrovanog žiga u pisanom obliku obavijesti o privremenom odbijanju i pozove ga da imenuje zastupnika koji je u roku od četiri mjeseca od datuma prijema obavještenja o odbijanju dužan da nadležnom organu dostavi punomoćje.

Primjerak prigovora dostavlja se zastupniku nakon podnošenja punomoćja o zastupanju.

Rok za izjašnjenje na prigovor je 60 dana od dana prijema primjerka prigovora od strane zastupnika.

Odbijanje zaštite međunarodne registracije žiga

Član 50b

Izuzetno od člana 28 stav 3 ovog zakona, za nosioca međunarodne registracije žiga rok za podnošenje dokaza o činjenicama koje bi mogle biti od uticaja na konačnu odluku nadležnog organa je četiri mjeseca od dana prijema pisanog obavještenja o razlozima privremenog odbijanja registracije.

Ako se nosilac međunarodnog žiga iz člana 50 ovog zakona ne izjasni na privremeno obavještenje nadležnog organa o namjeri odbijanja važenja tog žiga u Crnoj Gori, nadležni organ donosi rješenje o odbijanju važenja žiga, koje se nakon konačnosti podnosi Međunarodnom birou.

Ukidanje žiga

Član 53

Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično, ako nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji put korišćen, bez opravdanih razloga, nije u skladu sa članom 17 ovog zakona, stvarno koristilo u Crnoj Gori žig za robe ili usluge za koje je taj žig registrovan.

Nadležni sud će odbiti tužbeni zahtjev za ukidanje žiga, ako je korišćenje žiga započeto ili je nastavljeno poslije isteka neprekidnog vremenskog perioda od pet godina u kome žig nije korišćen, a prije podnošenja tužbe za ukidanje žiga, osim ako je do započinjanja ili nastavljanja korišćenja žiga došlo nakon što je nosilac

žiga saznao da će biti podnijeta tužba za ukidanje njegovog žiga i ako je korišćenje započeto ili nastavljeno u periodu od tri mjeseca prije podnošenja tužbe za ukidanje.

Nadležni sud može da donese odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično i, ako taj žig nakon datuma registracije zbog:

- 1) činjenja ili nečinjenja nosioca žiga postane u trgovini uobičajeni pojam za robe, odnosno usluge za koje je registrovan;
- 2) korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovu saglasnost za robe, odnosno usluge za koje je registrovan može dovesti javnost u zabludu, naročito u pogledu vrste, kvaliteta i geografskog porijekla te robe odnosno usluga.

Zahtjev za utvrđivanje i zahtjev za prestanak povrede žiga

Član 55

Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom kod nadležnog suda zahtijevati utvrđivanje povrede žiga.

Protiv lica iz stava 1 ovog člana, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak povrede i zabranu takve ili slične povrede i ubuduće, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Protiv lica koje je vršenjem neke radnje prouzrokovalo ozbiljnu opasnost da će žig biti povrijeđen u smislu čl. 10 i 11 ovog zakona, nosilac žiga može tužbom zahtijevati prestanak vršenja te radnje i zabranu povrede žiga, pod prijetnjom plaćanja novčane kazne.

Zahtjevi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana mogu se postaviti i protiv lica koje u obavljanju svoje privredne djelatnosti pruža usluge koje se koriste u radnjama kojima se vrši povreda žiga, odnosno od kojih prijete povreda žiga.

Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina od dana izvršene povrede žiga.

Ako tužilac dokaže da je lice iz stava 1 ovog člana postupalo namjerno, tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnositi za svo vrijeme trajanja zaštite žiga.

Tužba iz stava 3 ovog člana može se podnijeti u roku od pet godina od dana preduzimanja radnje od koje prijete povreda žiga.

Zahtjev za oduzimanje i uništenje predmeta

Član 55a

Protiv lica koje je neovlašćenim vršenjem neke od radnji iz čl. 10 i 11 ovog zakona povrijedilo žig, nosilac žiga može tužbom zahtijevati da se proizvodi kojima se vrši povreda žiga povuku iz prometa, oduzmu ili unište.

Mjeru iz stava 1 ovog člana nosilac žiga može da zahtijeva i u odnosu na alate, opremu i druge predmete koji se koriste samo za proizvodnju ili stvaranje proizvoda kojima se vrši povreda žiga.

Mjere iz st. 1 i 2 ovog člana sud će odrediti na teret tuženog, osim ako postoje naročiti razlozi da tako ne odluči.

Prilikom određivanja mjera iz st. 1 i 2 ovog člana sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja, a naročito da one budu srazmjerne prirodi i intenzitetu povrede, kao i interese trećih strana.

Tužbe iz st. 1 i 2 ovog člana mogu se podnijeti u roku od pet godina, od dana izvršene povrede.

Alternativne mjere

Član 59a

Na zahtjev tuženog u parničnim postupcima iz čl. 55 do 59 i člana 59b ovog zakona koji dokaže da nije postupao namjerno, sud može umjesto mjere koju je zahtijevao nosilac žiga odrediti plaćanje novčane naknade nosiocu žiga, ako bi izvršenje te mjere tuženom uzrokovalo nesrazmjernu štetu i ako se novčana naknada, obzirom na sve okolnosti slučaja, može smatrati razumnom i zadovoljavajućom naknadom za povredu žiga.

Uslovi za zastupanje

Član 60

Zastupanjem u postupcima pred nadležnim organom mogu se baviti zastupnici za žigove.

Zastupnik za žigove može biti:

- 1) fizičko lice koje ima crnogorsko državljanstvo i prebivalište u Crnoj Gori, sa završenom visokom stručnom spremom i koje ima položen stručni ispit pred nadležnim organom za zastupnika za žigove;
- 2) advokat upisan u Imenik advokata Advokatske komore Crne Gore ili advokatsko društvo koje ima zaposlenog advokata upisanog u Imenik Advokatske komore Crne Gore ili sarađuje sa njim na osnovu zaključenog ugovora;
- 3) pravna lica sa sjedištem u Crnoj Gori koja imaju zaposlenonajmanje jedno lice koje ispunjava uslove iz tačke 1 ovog stava ili sa takvim licem sarađuje na

osnovu drugog ugovornog odnosa i koje obavljaposlove zastupanja pred nadležnim organom kao registrovanu djelatnost.

Član 62a

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa koji su donijeti na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši organ uprave nadležan za poslove inspekcijskog nadzora.

Postupak inspekcijskog nadzora

Član 62b

Na pitanja inspekcijskog nadzora koja ovim zakonom nijesu posebno uređena primjenjuje se zakon kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti ili na pisani zahtjev nosioca žiga (u daljem tekstu: zahtjev) ili lica koje ima njegovo ovlašćenje za podnošenje zahtjeva na osnovu opštih pravila o zastupanju.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana može biti pojedinačan, kada se odnosi na određenu vrstu i količinu robe ili opšti, kada se odnosi na sve količine određene robe za određeni vremenski period.

Zahtjev iz stava 2 ovog člana obavezno sadrži podatke na osnovu kojih se može identifikovati roba kojom se vrši povreda žiga, kao i dokaz da je podnosilac zahtjeva nosilac žiga, a ako se radi o opštem zahtjevu i vremenski period na koji se zahtjev odnosi.

Obezbjeđenje, troškovi postupka i naknada štete

Član 62c

Kada u postupku inspekcijskog nadzora ocijeni da je izvršena povreda žiga, nadležni inspektor je dužan da preduzme upravne mjere i radnje koje su uređene zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor.

Ako ocijeni da je s obzirom na okolnosti slučaja to opravdano, nadležni inspektor može, u postupku pokrenutom po zahtjevu, određivanje mjera iz stava 1 ovog člana usloviti davanjem odgovarajućeg obezbjeđenja podnosioca zahtjeva u svrhu naknade troškova čuvanja privremeno oduzete robe ili štete koja nastane zbog propusta podnosioca zahtjeva ili neosnovanog oduzimanja predmeta.

Troškovi postupka pokrenutog po zahtjevu nosioca prava koji se povoljno okončao po subjekat nadzora padaju na teret podnosioca zahtjeva.

Nadležni inspektor nije odgovoran za naknadu štete koja nastane zbog neosnovanog privremenog oduzimanja robe po zahtjevu nosioca prava.

Ukoliko se u postupku utvrdi da je roba po zahtjevu nosioca prava oduzeta neosnovano, podnosilac zahtjeva dužan je da vlasniku robe, odnosno licu od kojeg je roba oduzeta nadoknadi štetu nastalu zbog privremenog oduzimanja robe.



Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis
odnosi/donosilac akta

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Naziv propisa	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja	oblast	podoblast
	XVII. Tržište, ugostiteljstvo i turizam	5. Pravo intelektualne svojine
Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije	poglavlje	podpoglavlje
	07. Pravo intelektualne svojine	-
Ključni termini - eurovok deskriptori	<ul style="list-style-type: none">- Žig- Nosilac prava- Prijava- Žig Zajednice	



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Црна Гора
МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
ПОДГОРИЦА

ПРИМЉЕНО	25.02.2015		
Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
	0901-2722/7		

Broj: 02-03-1109/1

Podgorica, 24. februar 2015. godine

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ
- n/r ministra, g-dina Vladimira Kavarića -

Poštovani gospodine Kavariću,

Na osnovu Vašeg akta, broj: 0901-2722/4 od 03. februara 2015. godine, kojim se traži mišljenje na tekst *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni Izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, utvrđeno je da za sprovođenje *Zakona* nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu*.

S poštovanjem,



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo ekonomije
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu
<p>1. Definisanje problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? 	
<ul style="list-style-type: none"> - Izmenama i dopunama Zakona o žigu pristupilo se sa ciljem harmonizacije pojedinih odredbi ovog zakona sa pravom Evropske Unije u ovoj oblasti, uređenja pravnog dejstva žiga zajednice na teritoriji Crne Gore od dana pristupanja Evropskoj uniji, uređenja pravnog dejstva licence, prenosa žiga, zaloge, prinudnog izvršenja i stečaja, te definisanja „komercijalnog obima“ povrede prava kao uslova za primjenu odredbi o građanskopravnoj zaštiti. - Uzroci problema su : <ul style="list-style-type: none"> a) Djelimična usklađenost postojećeg zakona sa Direktivom 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima i sa Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta o sprovođenju prava intelektualne svojine; b) Nepostojanje odredbi o trenutku kada ugovor o licenci, prenos žiga, zaloga, prinudno izvršenje i stečaj proizvode pravno dejstvo prema trećim licima; c) Nepostojanje uslova u pogledu „komercijalnog obima“ povrede prava kao uslova za pokretanje i vođenje građanskopravnog sudskog postupka. d) Nepostojanje odredbi o pravnom dejstvu žiga Zajednice (žiga registrovanog u Zavodu za harmonizaciju na unutrašnjem tržištu sa sjedištem u Alikanteu, Španija, koji ima dejstvo na teritoriji svih država članica Evropske unije) u Crnoj Gori od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. - Posljedice problema su: <ul style="list-style-type: none"> a) postojanje sistema zaštite žiga kao prava intelektualne svojine koji je u pojedinim aspektima različit od sistema koji je na trenutno na snazi u Evropskoj uniji; b) potencijalna pravna nesigurnost po pitanju pravnog dejstva u različitim postupcima transfera prava iz žiga sa nosioca na treća lica; c) mogućnost da krajnji potrošač zbog nepostojanja uslova vršenja povrede u „komercijalnom obimu“ ne bude izuzet od primjene zakona, iako bi trebao biti izuzet u skladu sa pravilima Evropske unije; d) Mogućnost sukoba prava nosioca nacionalnog žiga (žiga registrovanog na teritoriji Crne Gore) sa identičnim ili sličnim žigom Zajednice (registrovanim za teritoriju Evropske unije) nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. - Oštećeni su ili mogu biti nosioci prava i podnosioci prijava za registraciju žiga zbog nemogućnosti potpunog ostvarivanja i zaštite svojih prava, kao i potencijalno krajnji potrošači. 	

<ul style="list-style-type: none"> - Bez navedenih promjena ovaj zakon ne bi bio u potpunosti usklađen sa pravom EU i potvrđenim međunarodnim ugovorima u ovoj oblasti, što bi moglo predstavljati prepreku na daljem putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navediti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.
<ul style="list-style-type: none"> - Cilj zakona je otklanjanje uočenih nedostataka, unaprjeđenje zaštite prava nosioca žiga, kao i usklađivanje Zakona o žigu sa pravom EU i potvrđenim međunarodnim konvencijama iz oblasti industrijske svojine. - Ciljevi koji će se postići donošenjem ovog zakona usklađeni sa Nacionalnom strategijom intelektualne svojine za period 2012 – 2015. godine i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2014-2018.
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa). - Obrazložiti preferiranu opciju? - Ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema moguće je postići jedino usvajanjem navedenog propisa. "Status quo" opcija bi podrazumijevala da će problem ostati neriješen. Navedeni problem nije moguće otkloniti ni eventualnim kampanjama. - S obzirom na pravnu prirodu odnosa koji su predmet regulisanja ovog propisa, kao i činjenice da se u konkretnom slučaju radi o usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, to je usvajanje ovog propisa jedina moguća opcija.
<p>4. Analiza uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti. - Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.
<ul style="list-style-type: none"> - Rješenja u propisu će najvjerojatnije uticati na podnosice prijave za registraciju žiga i nosioce žiga u pogledu načina ostvarivanja i zaštite njihovih prava, kao i na lica na koja su ta prava prenijeta. Ne postoje negativni uticaji ovog propisa, a pozitivni se ogledaju u usklađenosti sa pravom EU i međunarodnim standardima u ovoj oblasti. - Primjena ovog propisa neće stvoriti dodatne troškove građanima i privredi. - Vidjeti prethodni odgovor. - Ovim propisom ne utiče se direktno na stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i na tržišnu konkurenciju, ali posredno može uticati na odluke privrednih subjekata da zbog visokog nivoa zaštite prava intelektualne svojine osnuju nova privredna društva u Crnoj Gori. - Ovaj propis ne stvara administrativna opterećenja i biznis barijere.
<p>5. Procjena fiskalnog uticaja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog

<p>perioda? Obrazložiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti. - Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa? - Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.
<ul style="list-style-type: none"> - Nije potrebno dodatno izdvajanje finansijskih sredstava za implementaciju propisa. - Vidi prethodni odgovor. - Implementacijom propisa ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze. - Nije potrebno obezbjeđivanje finansijskih sredstava u budžetu. - Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske obaveze. - Implementacijom propisa doći će, od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, do ostvarivanja prihoda za budžet kroz ubiranje taksi i naknada troškova za prosljeđivanje prijave žiga Zajednice Zavodu za hamonizaciju na unutrašnjem tržištu Evropske unije sa sjedištem u Alikanteu, Španija. - Nije korišćena nijedna metodologija obračuna finansijskih izdataka/prihoda. - Vidjeti prethodni odgovor. - Ne. - Vidjeti prethodni odgovor.
<p>6. Konsultacije zainteresovanih strana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako. - Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije). - Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti. <ul style="list-style-type: none"> - Korišćena je eksterna ekspertiza tj. ekspertska pomoć pružena kroz Twinning Light projekat „Unaprjeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori“. U tekst predloga zakona ugrađene su izmjene koje se odnose na otklanjanje nedostataka na koje je ukazano tokom bilateralnog skrininga za poglavlje VII – Pravo intelektualne svojine, kroz skrining izvještaj Evropske komisije za ovo poglavlje, te Zajedničku poziciju Crne Gore i Evropske unije. - O Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu održana je Javna rasprava, a Javnim pozivom upućen je poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta ovog zakona. - Tokom trajanje Javne rasprave nije dostavljena niti jedna primjedba, komentar ili sugestija na Nacrt zakona o izmjenama ili dopunama Zakona o žigu.
<p>7: Monitoring i evaluacija</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa? - Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi? - Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva? - Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

- Nema potencijalnih prepreka za implementaciju propisa.
- Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore i Uprava za inspekcijske poslove će sprovoditi ovaj propis u dijelu vođenja upravnih postupaka i postupaka vršenja inspekcijskog nadzora, dok će nadležni sudovi sprovoditi zakon u pogledu vođenja sudskih postupaka za zaštitu prava od povrede, što bi trebalo da doprinese efikasnijoj implementaciji propisa i realizaciji ciljeva.
- Ne postoje indikatori kojima će se mjeriti ispunjenost ciljeva.
- Ministarstvo ekonomije će vršiti monitoring i evaluaciju primjene propisa.

Datum i mjesto

03.02.2015.

Podgorica

Starješina

GENERALNI DIREKTOR



Oran Perišić

МИНИСТАРСТВО
ECONOMIJE

07.08.2015		
Број	Прилог	Вриједност
0901 -	2722/20	



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/99-2

Podgorica, 7. VIII 2015.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

Dopisom broj 0901-2722/19 od 7. 08. 2015. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.



Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.



MINISTAR
Prof. dr. Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj Izjave		ME/IU/PZ/15/15
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo ekonomije	
- Sektor/odsjek	Direktorat za unutrašnje tržište i konkurenciju	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Direktor direktorata – Zoran Perišić br.tel. 020 482 212 zoran.perisic@mek.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Samostalni savjetnik II –Nebojša Mugoša br.tel. 020 482 219 nebojsa.mugosa@mek.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	/	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
SSP, Glava VI, Usklađivanje zakonodavstva, sprovođenje zakona i pravila o konkurenciji, član 75		
b) Step en ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa sa Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2015-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	07. Pravo intelektualne svojine, 2.2. Zakonodavni okvir	
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2015	
- Napomena	Donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o žigu pomjereno je za III kvartal zbog međuresorskog usklađivanja i slanja EK	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost nacrt propisa sa primarnim izvorima prava Evropske unije:		
UFEU, Naslov VII, Zajednički propisi o konkurenciji, poreskom sistemu i približavanju zakonodavstva, Poglavlje 3, Usklađivanje pravnih propisa, član 118 / TFEU, Title VII, Common Rules on Competition, Taxation and Approximation of Laws, Chapter 3, Approximation of Laws, Article 118		
Potpuno usklađeno / fully harmonized		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
32008L0095		
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22.oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava		

država članica o žigovima / Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks OJ L 299, 8.11.2008 Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
/	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
Direktiva 32008L0095 prevedena je na hrvatski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu preveden je na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu učestvovala je profesor dr Ana Rački Marinković, angažovana po projektu IPA EU 2009 i Monika Pop angažovana po Twining Light Projektu „Unaprjeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori“.	
Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa 	Potpis ministar vanjskih poslova i evropskih integracija 
Datum:	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
ME/TU/PZ/15/15		ME/IU/PZ/15/15		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva 2008/95/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22.oktobra 2008. o usklađivanju zakonodavstava država članica o žigovima 32008L0095				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Trademarks		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti
Direktiva 2008/95				
<i>Član 1</i>				
Područje primjene Ova se Direktiva primjenjuje na svaki žig vezano za proizvode i usluge koji su predmet registracije ili prijave za registraciju pojedinačnog žiga, zajedničkog žiga, garancijskog ili sertifikacijskog žiga u državi članici ili koji je predmet registracije ili prijave za registraciju pri Zavodu Beneluksa za intelektualnu svojinu ili međunarodne	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je čl. 1 i 3 Zakona o žigu	

registracije koja ima učinak u državi članici.				
<p><i>Član 2</i></p> <p>Znakovi koji mogu činiti žig</p> <p>Žig može sačinjavati svaki znak koji se može grafički prikazati, naročito riječi, uključujući lična imena, crteži, slova, brojke, oblici proizvoda ili njihova pakovanja, pod uslovom da su takvi znakovi prikladni za razlikovanje proizvoda ili usluga jednog preduzeća od proizvoda ili usluga drugog preduzeća.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 2 Zakona o žigu	
<p><i>Član 3</i></p> <p>Razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim</p> <p>1. Neće se registrovati ili, ako su registrovani, mogu se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) znakovi koji ne mogu činiti žig;</p> <p>(b) znakovi koji nemaju razlikovni karakter;</p> <p>(c) žigovi koji se sastoje isključivo od oznaka ili podataka koji u trgovini mogu služiti za označivanje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla ili vremena proizvodnje ili pružanja usluge ili za označivanje drugih karakteristika proizvoda i usluga;</p> <p>(d) znakovi koji se sastoje isključivo od oznaka i podataka koji su postali uobičajeni u</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 6 i članom 8 stav 4 Zakona o žigu	

<p>svakodnevnom govoru ili u dobroj vjeri i ustaljenoj trgovačkoj praksi;</p> <p>(e) znakovi koji se sastoje isključivo od:</p> <p>i. oblika koji proizlazi iz same vrste proizvoda;</p> <p>ii. oblika proizvoda potrebnog za postizanje nekog tehničkog rezultata;</p> <p>iii. oblika koji proizvodima daje bitnu vrijednost;</p> <p>(f) znakovi koji su protivni javnom interesu ili prihvaćenim moralnim načelima;</p> <p>(g) znakovi koji mogu javnost dovesti u zabludu, na primjer u odnosu na vrstu, kvalitet ili geografsko porijeklo proizvoda ili usluga;</p> <p>(h) znakovi koji nemaju odobrenje nadležnih tijela i koji moraju biti odbijeni ili proglašeni ništavim prema članu 6.ter Pariške konvencije za zaštitu industrijske svojine, dalje u tekstu „Pariška konvencija“.</p> <p>2. Svaka država članica može osigurati da se žig ne registruje ili, ako je registrovan, da se proglasi ništavim, kada i u mjeri u kojoj:</p> <p>(a) je korišćenje žiga zabranjeno u skladu s odredbama drugog propisa koji nije propis o žigu odnosno države članice ili Zajednice;</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>(b) žig obuhvata znak velike simbolične vrijednosti, naročito religijski simbol;</p> <p>(c) žig sadrži oznake, ambleme i grbove koji nisu obuhvaćeni članom 6.ter Pariške konvencije i koji su od javnog interesa, osim uz odobrenje nadležnog tijela za njihovu registraciju u skladu sa zakonodavstvom države članice;</p> <p>(d) podnosilac prijave podnio je prijavu za registraciju žiga u zloj vjeri.</p> <p>3. Registracija žiga neće biti odbijena niti će se žig proglasiti ništavim u skladu sa stavom 1 tačkama (b), (c) ili (d) ako je prije datuma prijave za registraciju te svojim korišćenjem stekao razlikovni karakter. Svaka država članica može dodatno osigurati da se ova odredba takođe primijeni tamo gdje je razlikovni karakter stečen nakon datuma prijave za registraciju ili nakon datuma registracije.</p> <p>4. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavova 1, 2 i 3, razlozi za odbijanje registracije ili proglašavanje žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije stupanja na snagu odredbi potrebnih za usklađivanje s Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.</p>				
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>Ostali razlozi za odbijanje ili proglašavanje žiga ništavim vezano za sukobe s ranijim pravima</p> <p>1. Žig neće biti registrovan ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim:</p> <p>(a) ako je istovjetan ranijem žigu, a proizvodi ili usluge za koje je žig prijavljen ili registrovan su istovjetni proizvodima ili uslugama za koje je raniji žig zaštićen;</p> <p>(b) ako zbog njegove istovjetnosti ili sličnosti s ranijim žigom i istovjetnosti ili sličnosti proizvoda ili usluga postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerovatnoća zablude uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu s ranijim žigom.</p> <p>2. „Raniji žigovi” u smislu stava 1 znači:</p> <p>(a) žigovi s datumom prijave za registraciju koji prethodi datumu prijave za registraciju žiga, uzimajući u obzir, ako je primjereno, pravo prvenstva traženo za te žigove, i to sljedećih vrsta:</p> <p>i. žigovi Zajednice;</p> <p>ii. žigovi registrovani u državi članici ili, u slučaju Belgije, Luksemburga ili Holandije, u Zavodu Beneluxa za intelektualnu svojinu;</p>	<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>Poslije člana 65a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Član 65b</p> <p>Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:</p> <p>1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se:</p> <p>a) žig Zajednice i prijava žiga Zajednice;</p> <p>b) žig Zajednice za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig prestao da važi;</p> <p>2) neće se registrovati prijavljeni žig koji je istovjetan ili sličan sa ranijim žigom Zajednice, a zatražena je registracija za robe, odnosno usluge koje nijesu slične robama, odnosno uslugama za koje je registrovan raniji žig Zajednice kada taj raniji žig ima reputaciju u Zajednici i kada bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili štetilo distinktivnom karakteru ili reputaciji ranijeg žiga Zajednice;</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 7, 8 i 9 Zakona o žigu</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--

<p>iii. žigovi registrovani u skladu s međunarodnim sporazumima koji imaju učinak u državi članici;</p> <p>(b) žigovi Zajednice za koje se u skladu s Regulativom Savjeta (EZ) br. 40/94 od 20. decembra 1993. o žigu Zajednice pravnovaljano zahtijeva senioritet u odnosu na žig iz tačke (a) podtačke ii. i iii., čak i kad ga se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne;</p> <p>(c) prijave za žigove iz tačaka (a) i (b) pod uslovom da ih registruje;</p> <p>(d) žigovi koji su na datum prijave za registraciju žiga ili, kada je primjereno, na datum zahtjeva za priznavanje prava prvenstva za prijavu za registraciju žiga, dobro poznati u državi članici, pri čemu izraz „dobro poznat“ ima značenje kao u članu 6.bis Pariške konvencije.</p> <p>3. Žig takođe neće biti registrovan ili, ako je registrovan, može se proglasiti ništavim, ako je istovjetan ili sličan ranijem žigu u smislu stava 2 i trebao bi biti ili već jeste registrovan za proizvode i usluge koji nisu slični onim proizvodima i uslugama za koje je registrovan raniji žig, ako raniji žig Zajednice ima ugled u Zajednici i ako bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili naštetilo razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga Zajednice.</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

4. Svaka država članica može dodatno odrediti da se žig ne registruje ili, ako je registrovan, da se proglašni ništavim ako i u mjeri u kojoj:

(a) je žig istovjetan ili sličan ranijem nacionalnom žigu u smislu stava 2 i trebao bi biti ili već jeste registrovan za proizvode ili usluge koji nisu slični proizvodima ili uslugama za koje je registrovan raniji žig, ako raniji žig ima ugled u odnosnoj državi članici i ako bi korišćenje kasnijeg žiga bez opravdanog razloga nepošteno iskoristilo ili naštetilo razlikovnom karakteru ili ugledu ranijeg žiga;

(b) prava na neregistrovani žig ili na drugi znak koji se koristi u trgovini bila su stečena prije datuma prijave za registraciju kasnijeg žiga, ili na datum zahtjeva za pravo prvenstva za prijavu za registraciju kasnijeg žiga, a neregistrovani žig ili drugi znak daju svom nosiocu pravo na zabranu korišćenja kasnijeg žiga;

(c) korišćenje žiga može se zabraniti na osnovu ranijeg prava koje se razlikuje od prava iz stava 2 i tačke (b) ovog stava, a uključuje naročito:

i. pravo na ime;

ii. pravo na ličnu sliku;

<p>iii. autorsko pravo;</p> <p>iv. pravo industrijske svojine;</p> <p>(d) žig je istovjetan ili sličan ranijem zajedničkom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju od najviše tri godine prije prijave;</p> <p>(e) žig je istovjetan ili sličan ranijem garancijskom ili sertifikacijskom žigu iz kojeg proizlaze prava koja su istekla u razdoblju prije prijave, a čije trajanje određuje država članica;</p> <p>(f) žig je istovjetan ili sličan ranijem žigu koji je registrovan za istovjetne ili slične proizvode ili usluge i iz kojeg proizlaze prava koja su istekla zbog nepoštovanja roka za produženje od najviše dvije godine prije prijave, osim ako je nosilac ranijeg žiga bio saglasan s registracijom kasnijeg žiga ili nije koristio svoj žig;</p> <p>(g) žig se može lako zamijeniti žigom koji je bio u upotrebi u inostranstvu na dan podnošenja prijave i koji je tamo još u upotrebi, uz uslov da je na dan podnošenja zahtjeva podnosilac prijave postupao u zloj vjeri.</p> <p>5. Države članice mogu dopustiti da se u primjerenim okolnostima registracija ne</p>				
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>odbije i da se žig ne proglasi ništavim ako je nosilac ranijeg žiga ili drugog ranijeg prava saglasan s registracijom kasnijeg žiga.</p> <p>6. Svaka država članica može odrediti da se, odstupajući od odredbi stavova 1 do 5, razlozi za odbijanje registracije ili proglašenja žiga ništavim, koji su na snazi u toj državi prije datuma stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje sa Direktivom 89/104/EEZ, primjenjuju na žigove za koje je prijava podnesena prije tog datuma.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p style="text-align: center;">Prava koja proizlaze iz žiga</p> <p>1. Registrovani žig nosiocu daje isključiva prava koja proizlaze iz tog žiga. Nosilac žiga ima pravo da spriječi sve treće strane da bez njegovog odobrenja u trgovačkom prometu koriste:</p> <p>(a) svaki znak koji je istovjetan njegovom žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji su istovjetni onima za koje je žig registrovan;</p> <p>(b) svaki znak kad, zbog istovjetnosti ili sličnosti s njegovim žigom i istovjetnosti ili sličnosti s proizvodima ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerojatnoća dovođenja javnosti u zabludu; vjerojatnoća zablude uključuje vjerojatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p style="text-align: center;">U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10, 44/12 i 18/14) u članu 10 stav 2 uvodna rečenica mijenja se i glasi:</p> <p>„Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste:“.</p> <p style="text-align: center;">Član 10 stav 2</p> <p>Nosilac žiga ima pravo da drugim licima zabrani da u trgovinskom prometu neovlašćeno koriste:“.</p> <p style="text-align: center;">U tački 1 riječi: „ranije zaštićenim znakom“ zamjenjuju se riječju “žigom“.</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je i članom 10 i 11 Zakona o žigu</p>	

<p>2. Svaka država članica može takođe odrediti da nosilac ima pravo spriječiti sve treće strane da bez njegova odobrenja u trgovačkom prometu koriste bilo koji znak koji je istovjetan ili sličan žigu u odnosu na proizvode ili usluge koji nisu slični onima za koje je žig registriran, ako poslednji ima ugled u državi članici i ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p> <p>3. Na osnovu stavova 1 i 2 među ostalim se može zabraniti:</p> <p>(a) isticanje znaka na proizvodima ili njihovim pakovanjima;</p> <p>(b) nuđenje proizvoda ili njihovo stavljanje na tržište ili skladištenje u te svrhe pod tim znakom ili nuđenje i pružanje usluga pod tim znakom;</p> <p>(c) uvoz ili izvoz proizvoda obilježenih tim znakom;</p> <p>(d) korišćenje znaka na poslovnim dokumentima i u reklamiranju.</p> <p>4. Kada se na osnovu prava države članice korišćenje znaka pod uslovima iz stava 1 tačka (b) ili stava 2 ne može zabraniti prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje sa Direktivom 89/104/EEZ u predmetnoj državi članici, prava koja</p>	<p style="text-align: center;">Član 10 stav 2 tačka 1</p> <p>1) znak koji je istovjetan sa njegovim žigom u odnosu na robe, odnosno usluge koje su istovjetne robama, odnosno uslugama za koje je žig registrovan;</p> <p style="text-align: center;">Tačka 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„2) svaki znak kod koga, zbog istovjetnosti ili sličnosti sa žigom i istovjetnosti ili sličnosti sa robama ili uslugama obuhvaćenim tim žigom i tim znakom, postoji vjerovatnoća dovođenja javnosti u zabludu, koja uključuje vjerovatnoću dovođenja u vezu tog znaka i žiga.”</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<p>proizlaze iz žiga nisu dovoljna da se spriječi dalje korišćenje znaka.</p> <p>5. Stavovi 1 do 4 ne utiču ni u jednoj državi članici na odredbe za zaštitu korišćenja znaka u druge svrhe osim za razlikovanje proizvoda ili usluga, ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava razlikovni karakter ili ugled žiga ili im šteti.</p>	<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>U članu 11 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Odredba stava 1 ovog člana i člana 10 st. 1 i 2 ovog zakona ne utiču na primjenu odredaba o zaštiti od korišćenja znaka osim za svrhe razlikovanja roba ili usluga, ako korišćenje tog znaka bez opravdanog razloga nepošteno iskorišćava distinktivni karakter ili ugled žiga ili im šteti.”</p>			
<p style="text-align: center;"><i>Član 6</i></p> <p style="text-align: center;">Ograničenje učinka žiga</p> <p>1. Žig ne daje nosiocu pravo da trećoj strani u trgovačkom prometu zabrani korišćenje:</p> <p>(a) njenog vlastitog imena ili adrese;</p> <p>(b) podataka koji se odnose na vrstu, kvalitet, količinu, namjenu, vrijednost, geografsko porijeklo, vrijeme proizvodnje proizvoda ili pružanja usluge ili karakteristike proizvoda ili usluga;</p> <p>(c) žiga, kad je njime potrebno naznačiti namjenu proizvoda ili usluge, posebno ako je riječ o priboru ili rezervnim dijelovima;</p> <p>pod uslovom da ih koristi u skladu s poštenom praksom u industrijskoj ili trgovačkoj djelatnosti.</p>	<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>U članu 14 stav 1 tačka 2 poslije riječi „proizvodnje“ dodaju se riječi: „robe ili pružanja usluga“.</p> <p style="text-align: center;">Član 14 stav 1 tačka 2</p> <p>2) naznačenje vrste, kvaliteta, količine, namjene, vrijednosti, geografskog porijekla, vremena proizvodnje, „robe ili pružanja usluga“ ili drugog svojstva roba, odnosno usluga;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Navedena odredba direktive regulisana je i članom 14 Zakona o žigu</p>	

<p>2. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani trećoj strani da u trgovačkom prometu koristi ranije pravo koje se odnosi samo na određeni lokalitet, ako je to pravo priznato prema zakonodavstvu odnosno države članice i u granicama područja na kojem je priznato.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 7</i></p> <p>Iskrpljenje prava koja proizilaze iz žiga</p> <p>1. Žig ne daje nosiocu žiga pravo da zabrani njegovo korišćenje za proizvode koji su stavljeni na tržište u Zajednici pod tim žigom od strane samog nosioca žiga ili uz njegovo odobrenje.</p> <p>2. Stav 1 se ne primjenjuje kada postoje zakoniti razlozi zbog kojih se nosilac žiga protivi daljoj komercijalizaciji proizvoda, posebno kad je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano nakon što su stavljeni na tržište.</p>	<p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>U članu 15 stav 1 poslije riječi „razlozi“ dodaju se riječi: „da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe,“.</p> <p style="text-align: center;">Član 15 stav 1</p> <p>Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Crne Gore, iskrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje opravdani razlozi „da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga.</p> <p>Stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>“Stavljanjem u promet robe koja je obilježena žigom od strane nosioca žiga ili uz njegovu izričitu saglasnost, na području Evropske unije odnosno država koje su strane ugovornice Ugovora o Evropskom ekonomskom prostoru, iskrpljuju se isključiva prava koja proizilaze iz žiga u odnosu na tu robu, osim ako postoje</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 15 Zakona o žigu</p>	

	opravdani razlozi da se nosilac žiga suprotstavi daljoj komercijalizaciji robe, na osnovu kojih nosilac žiga zadržava isključiva prava koja proizilaze iz žiga."			
<p><i>Član 8</i></p> <p>Licenca</p> <p>1. Žig može biti predmet licence za dio proizvoda ili usluga ili za sve proizvode ili usluge za koje je registrovan, te za cijelo ili dio područja odnosno države članice. Licenca može biti isključiva ili neisključiva.</p> <p>2. Nosilac žiga se može pozvati na prava koja proizlaze iz žiga protiv sticaoca licence koji krši neku odredbu iz ugovora o licenci u odnosu na:</p> <p>(a) njegovo trajanje;</p> <p>(b) registracijom obuhvaćen oblik u kojem se žig može koristiti;</p> <p>(c) obim proizvoda ili usluga za koje je data licenca;</p> <p>(d) područje na kojem se žig može isticati; ili</p> <p>(e) kvalitet proizvedenih proizvoda ili usluga pruženih od strane sticaoca licence.</p>	<p>Član 9</p> <p>U članu 39 poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:</p> <p>„Ugovor o licenci iz stava 1 ovog člana, prenos žiga, zaloga i prinudno izvršenje proizvode pravno dejstvo prema trećim licima nakon upisa u Registar.“</p> <p>U stavu 5 riječi: „periodu trajanja licence, u pogledu izgleda registrovanog žiga, načina primjene žiga“ zamjenjuju se riječima: “pogledu njegovog trajanja, registracijom utvrđenog načina na koji se žig može koristiti”.</p> <p>Član 39 stav 5</p> <p>Nosilac žiga može se pozvati na prava iz žiga protiv sticaoca licence koji krši bilo koju odredbu iz ugovora o licenci u “pogledu njegovog trajanja, registracijom utvrđenog načina na koji se žig može koristiti”, obima roba i usluga za koje se ustupa licenca, teritorije na kojoj se žig može koristiti, ili kvaliteta robe koja se proizvodi ili usluga koje nudi sticalac licence.</p>	Potpuno usklađeno	Navedena odredba direktive regulisana je članom 39 Zakona o žigu i članom 781 Zakona o obligacionim odnosima	

<p style="text-align: center;"><i>Član 9</i></p> <p>Ograničenje prava kao posljedica dopuštanja</p> <p>1. Kad u državi članici nosilac ranijeg žiga, iz člana 4 stav 2, u neprekinutom razdoblju od pet godina svjesno dopušta korišćenje kasnijeg žiga registrovanog u toj državi članici, on više nema pravo na osnovu ranijeg žiga podnijeti zahtjev za proglašenje kasnijeg žiga ništavim ili se usprotiviti korišćenju kasnijeg žiga za proizvode ili usluge za koje se koristi kasniji žig, osim ako je prijava za registraciju kasnijeg žiga podnesena u zloj vjeri.</p> <p>2. Svaka država članica može odlučiti da se stav 1 primjenjuje <i>mutatis mutandis</i> na nosioca ranijeg žiga iz člana 4 stav 4 tačke (a) ili nosioca drugog ranijeg prava iz člana 4 stav 4 tačkama (b) ili (c).</p> <p>3. U slučajevima iz stavova 1 i 2 nosilac kasnije registrovanog žiga nema pravo da se usprotivi korišćenju ranijeg prava iako se nosilac ranijeg prava na to pravo više ne može pozvati protiv kasnijeg žiga.</p>	<p style="text-align: center;">Član 5</p> <p style="text-align: center;">U članu 16 na kraju stava 2 briše se tačka i dodaju riječi: „ili da se protivi njegovoj upotrebi.”.</p> <p style="text-align: center;">Član 16 stav 2</p> <p>Nosilac kasnije registrovanog žiga, koji ima pravo daljeg korišćenja svog žiga u smislu stava 1 ovog člana, nema pravo da se protivi korišćenju ranije registrovanog žiga, bez obzira na to što nosilac ranijeg žiga nema više pravo podnošenja zahtjeva za proglašavanje ništavim kasnije registrovanog žiga „ili da se protivi njegovoj upotrebi.”.</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 16 Zakona o žigu</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Član 10</i></p> <p style="text-align: center;">Korišćenje žigova</p> <p>1. Ako u neprekinutom razdoblju od pet</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 17 Zakona o žigu</p>	

<p>godina od zaključenog postupka registracije nosilac nije stvarno koristio žig u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, ili ako je takvo korišćenje suspendovano tokom neprekinutog razdoblja od pet godina, žig podliježe sankcijama iz ove Direktive, osim ako ne postoje opravdani razlozi za nekorišćenje.</p> <p>Korišćenjem žiga u smislu prvog stava smatra se:</p> <p>(a) korišćenje žiga u obliku koji se razlikuje u elementima koji ne mijenjaju razlikovni karakter žiga u odnosu na oblik u kojem je registrovan;</p> <p>(b) obilježavanje žigom proizvoda ili njihovih pakovanja u odnosnoj državi članici samo za potrebe izvoza.</p> <p>2. Korišćenje žiga uz odobrenje nosioca ili od strane bilo koje osobe ovlašćene za korišćenje zajedničkog žiga ili garancijskog ili sertifikacijskog žiga smatra se korišćenjem od strane nosioca.</p> <p>3. S obzirom na žigove registrovane prije stupanja na snagu odredaba potrebnih za usklađivanje s Direktivom 89/104/EEZ u odnosnoj državi članici:</p> <p>(a) ako je odredba na snazi prije tog datuma sankcionisala nekorišćenje žiga tokom</p>				
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

<p>neprekinutog razdoblja, za relevantno razdoblje od pet godina iz prvog podstava stava 1 smatra se da je počelo teći istovremeno kao svako razdoblje nekorišćenja koje na taj datum već teče;</p> <p>(b) ako prije tog datuma na snazi nije bila nijedna odredba o korišćenju, smatra se da razdoblje od pet godina iz prvog podstava stave 1 počinje teći najranije od tog datuma.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 11</i></p> <p>Sankcije za nekorišćenje žiga u pravnim ili upravnim postupcima</p> <p>1. Žig se ne može proglasiti ništavim na osnovu činjenice da postoji raniji žig u sukobu s njim ako kasniji ne ispunjava zahtjeve za korišćenje propisane u članu 10 stavovima 1 i 2 ili u članu 10. stav 3, zavisno od slučaja.</p> <p>2. Svaka država članica može odrediti da se registracija žiga ne može odbiti na osnovu činjenice da postoji raniji žig koji je u sukobu s njim ako kasniji ne ispunjava zahtjeve za korišćenje propisane u članu 10 stavovima 1 i 2 ili u članu 10 stav 3, zavisno od slučaja.</p> <p>3. Ne dovodeći u pitanje primjenu člana 12 ako dođe do protivtužbe za opoziv, svaka država članica može odrediti da se na žig ne može uspješno pozivati u prekršajnim postupcima povodom povrede ako se na</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 33 stav 3, članom 33a i članom 52 stav 4 i 5 Zakona o žigu</p>	

<p>osnovu prigovora utvrdi da bi se žig mogao opozvati na osnovu člana 12 stav 1.</p> <p>4. Ako je raniji žig korišćen za dio proizvoda ili usluga za koje je registrovan, on se radi primjene stavova 1, 2 i 3 smatra registrovanim za samo taj dio proizvoda ili usluga.</p>				
<p style="text-align: center;"><i>Član 12</i></p> <p style="text-align: center;">Razlozi za opoziv</p> <p>1. Žig će biti opozvan ako se u neprekinutom razdoblju od pet godina nije stvarno koristio u državi članici u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, a ne postoje opravdani razlozi za nekorišćenje.</p> <p>Međutim, niko ne može zahtijevati da se prava nosioca na žig opozovu ako je u razdoblju između isteka petogodišnjeg razdoblja i podnošenja zahtjeva za opoziv došlo do početka ili nastavka stvarnog korišćenja žiga.</p> <p>Početak ili nastavak korišćenja u razdoblju od tri mjeseca koje prethodi podnošenju zahtjeva za opoziv, a koje je započelo najranije nakon isteka neprekinutog petogodišnjeg razdoblja nekorišćenja, ne</p>	<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>U članu 53 stav 1 riječi: “može da donese” zamjenjuju se riječima: “dužan je da donese”.</p> <p style="text-align: center;">Član 53 stav 1</p> <p>Nadležni sud “dužan je da donese”, odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično, ako nosilac žiga ili lice koje je on ovlastio, u neprekidnom vremenskom periodu od pet godina od datuma registracije, odnosno od datuma kad je žig poslednji put korišćen, bez opravdanih razloga, nije u skladu sa članom 17 ovog zakona, stvarno koristilo u Crnoj Gori žig za robe ili usluge za koje je taj žig registrovan.</p> <p>U stavu 3 riječi: “može da donese” zamjenjuju se riječima: “dužan je da donese”, a</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 53 Zakona o žigu</p>	

<p>uzima se u obzir ako su pripreme za početak ili nastavak korišćenja počele tek nakon što je nosilac saznao da zahtjev za opoziv može biti podnesen.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 1, žig će biti opozvan ako nakon dana registracije:</p> <p>(a) zbog djelovanja ili nedjelovanja nosioca postane u trgovini uobičajeni naziv za proizvod ili uslugu za koje je registriran;</p> <p>(b) zbog korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovo odobrenje, a u odnosu na proizvode ili usluge za koje je registrovan, može javnost dovesti u zabludu, posebno u pogledu vrste, kvaliteta ili geografskog porijekla tih proizvoda ili usluga.</p>	<p>riječ "vrste" zamjenjuje se riječju "prirode".</p> <p style="text-align: center;">Član 53 stav 3</p> <p>Nadležni sud "dužan je da donese", odluku o ukidanju registrovanog žiga, u cjelini ili djelimično i, ako taj žig nakon datuma registracije zbog:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) činjenja ili nečinjenja nosioca žiga postane u trgovini uobičajeni pojam za robe, odnosno usluge za koje je registrovan; 2) korišćenja od strane nosioca žiga ili uz njegovu saglasnost za robe, odnosno usluge za koje je registovan može dovesti javnost u zabludu, naročito u pogledu "prirode", kvaliteta i geografskog porijekla te robe odnosno usluga. 			
<p style="text-align: center;"><i>Član 13</i></p> <p>Razlozi za odbijanje ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim vezano za samo neke proizvode ili usluge</p> <p>Kada razlozi za odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim postoje u odnosu na samo neke proizvode ili usluge na koje se taj žig primjenjuje ili za koje je registrovan, odbijanje registracije ili opoziv ili proglašavanje žiga ništavim obuhvata isključivo te proizvode i usluge.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je članom 52 stav 5 i 6, članom 54 stav 2, članom 28 stav 6 i članom 29 stav 2 Zakona o žigu</p>	

<p style="text-align: center;"><i>Član 14</i></p> <p style="text-align: center;">Naknadno proglašavanje žiga ništavim ili naknadni opoziv</p> <p>Ako se senioritet ranijeg žiga, kojeg se nosilac odrekao ili je dopustio da istekne, zahtijeva za žig Zajednice, taj se raniji žig može proglasiti ništavim ili se može opozvati naknadno.</p>	<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>Poslije člana 65a dodaje se novi član koji glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Član 65b</p> <p style="text-align: center;">Od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji:</p> <p>1) ranijim žigom iz člana 7 stav 1 ovog zakona smatraće se:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) žig Zajednice i prijava žiga Zajednice;</p> <p style="margin-left: 40px;">b) žig Zajednice za koji se zahtijeva senioritet, u odnosu na žigove iz člana 7 stav 2 tač. 1 i 2 ovog zakona, i u slučaju da je kasniji žig prestao da važi;</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je i članom 7 st. 1 i 2, čl. 31 do 33a i članom 51 Zakona o žigu</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Član 15</i></p> <p style="text-align: center;">Posebne odredbe vezane uz zajedničke žigove, garancijske žigove i sertifikacijske žigove</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 4, države članice prema čijem se zakonodavstvu odobrava registracija zajedničkih žigova, garancijskih žigova i sertifikacijskih žigova mogu, uz razloge navedene u članovima 3 i 12, odrediti dodatne razloge da se takvi žigovi ne registruju ili da ih opozove ili proglasi ništavim, ako tako zahtijeva funkcija tih žigova.</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Potpuno usklađeno</p>	<p>Navedena odredba direktive regulisana je čl. 44, 45 i 51a Zakona o žigu</p>	

<p>2. Odstupajući od odredaba člana 3 stav 1 tačka (c) države članice mogu odrediti da oznake ili podaci koji se mogu koristiti u trgovini za određivanje geografskog porijekla proizvoda ili usluga mogu predstavljati zajedničke, garancijske ili sertifikacijske žigove. Takva oznaka ne daje pravo nosiocu da trećoj strani zabrani korišćenje takvih oznaka ili podataka u trgovini, uz uslov da ih koristi u skladu s dobrom poslovnom praksom u industriji i trgovini; na takvu se oznaku posebno ne može pozvati protiv treće strane koja ima pravo koristiti geografsko ime.</p>				
<p><i>Član 16</i></p> <p>Obavještanje</p> <p>Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p><i>Član 17</i></p> <p>Stavljanje van snage</p> <p>Direktiva 89/104/EEZ, kako je izmijenjena Odlukom navedenom u Prilogu I., dijelu A, stavlja se van snage, ne dovodeći u pitanje obaveze država članica koje se odnose na rok za prenošenje te Direktive u nacionalno pravo, kako je određeno u Prilogu I., dijelu B.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

Upućivanja na Direktivu stavljenu van snage smatraju se upućivanjima na ovu Direktivu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom u Prilogu II.				
<p><i>Član 18</i></p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u <i>Službenom listu Evropske unije</i>.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
<p><i>Član 19</i></p> <p>Adresati</p> <p>Ova je Direktiva upućena državama članicama.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Aneks I	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		
Aneks II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		